

MAIKARABELO A BAFSA BA AFRIKA BORWA

Tekano

Swara batho ka moka ka go lekana le ka tshwanelo. O se ke wa hlaola.



Seriti sa botho

Hlompha bohle. Bontšha go loka le go hlokomela.



Bophelo

Dilo ka moka tše di phelago di bohlokwa. Swara dilo ka moka tše di phelago ka tihompho.



Ba lapa

Godiša o be o hlomphe batswadi ba gago. Bontšha go loka le go boteaga go balapa.



Thuto

Tsena sekolo, ithute o be o šome ka maatla. La-tela melao ya sekolo.



Mošomo

Thuša balapa ka mošomo wa ka gae. Bana ba se ke ba gapeletšwa go nyaka mošomo.



Tokologo le tšhireletšo

O se ke wa gobatša, wa hlakiša goba wa tšhošetša ba bangwe, gomme o se ke wa dumelela ba bangwe go dira bjalo. Rarolla go se kwane ka khutšo.



Thoto

Hlompha dithoto tša ba bangwe. O se ke wa senya thoto ebile o se ke wa utswa.



Bodumedi, go ba le tumelo le moakanyo

Hlompha ditumelo le meakanyo ya ba bangwe.



Tšhireletšo

Hlokomela lefase. O se ke wa senya meetse le mohlagaše. Hlokomela diphoofole le dimela. Swara legae la geno le motse wa geno o hlwekile, o bolokegile.



Boagi

Eba moagi wa go loka, wa potego wa Afrika Borwa. Hlompha melao, gomme o kgonthiše gore ba bangwe ba dira bjalo.



Tokelo ya go hlagiša maikutlo

O se ke wa phatlalatša maaka le lehloyo. Kgonthiše gore batho ga ba rogiwe goba ba hlabja ka mantšu.



E boeleditšwe ebile e sepelelana le CAPS

SEPEDILELEME LA GAE – Mphato wa 1 Puku ya 2



Mphato wa

ISBN 978-1-4315-0053-6



SEPEDI HOME LANGUAGE
GRADE 1 – BOOK 2
TERMS 3 & 4
ISBN 978-1-4315-0053-6
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
15th Edition

Workbooks available in this series:

- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.

ISBN 978-1-4315-0053-6



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Leina:

Phapoši:

SEPEDILELEME
LA GAE

Puku ya 2
Kotara ya
3 & 4



Mha. Siviwe Gwarube,
Tona ya Thuto ya
Motheo



Ngk. Reginah Mhaule,
Motlatša-Tona wa Thuto
ya Motheo

Dipukutšhomo tše di tšweleditšwe go thuša bana ba Afrika Borwa ka tlase ga boetapele bja Tona ya Thuto ya Motheo, Mha. Siviwe Gwarube, le Motlatša-Tona wa Thuto ya Motheo, Ngk. Reginah Mhaule.

Rainbow Workbooks di bopa karolo ya mohlwaela wa tsenogare woo maikemišetšo a wona e lego go kaonafatša mošomo wa barutwana ba Afrika Borwa bao ba lego mephatong ye tshela ya mathomo. Projeke ye, bjalo ka ge e le ye nngwe ya dinepokgolo tša Dithulaganyo tša go Diragatša tša Mmušo, e kgonne go diragala ka thekgo ya mašeleng a go tšwa, ka ntle le go kgokgona go Sešegotlotlo sa Bosetšhaba. Se se kgontšhitše Kgoro go dira dipukutšhomo tše, ka maleme ka moka a semmušo, ka ntle ga gore Kgoro e lefe.

Re hutša gore barutiši ba tla holega ka dipuku tše mošomong wa bona wa tšatši ka tšatši wa go ruta, le go kgonthiša gore barutwana ba kgona go fetša lenanethuto. Re hlokometše gore re hlahle barutiši ditirong ka moka ka go tsenya maswao a ditaetši ao a laetšago seo morutwana a swanetšego go se dira.

Re tloga re hutša gore bana ba tla ipshina ka go dira mešomo ye e lego ka mo dipukwaneng tše ge ba dutše ba gola, ba ithuta, le gore wena, morutiši, o tla ipshina le bona mo lethabong la go ithuta. Re kganyogela lena, barutiši, le barutwana ba lena, katlego, ka tšhomišo ya dipukutšhomo tše.

Tshepetšo ya go bala


Go balela pele



- Nagana ka ga seo o šetšego o se tseba ka ga hlogo.
- Gopola ka ga mongwadi le letšatšikgwe di la kgatišo.
- Bala temana ya mathomo le temana ya mafelelo ya karolo.
- Leka go bolelela pele gore sengwalwa se tla ba mabapi le eng.



Go bala



- Ge o dutše o bala, fela o khutša gore o bone ge eba o a kwešiša.
- Bapetša tše o bego o akanya gore e tla ba tšona le seo o se balago.
- Ge o sa kgone go fa ditlhalošo tša mantšu ao o sa a tsebego gona šomiša pukuntšu.
- Ge o sa kwešiše karolo ye o e balago, gona e bale gape ka go iketla. E balele godimo.



Go bala ka morago



- Leka go gopola tshedimošo ye e itšego.
- Thala mmepe wa monagano ka ga dikgopolo tše bohlokwa.
- Ngwala kakaretšo gore e go thuše go gopola dikgopolo tše bohlokwa.
- Šomiša dikgopolo go tšwa go se o se balago ka mongwalo wa gago.



Mphato
wa



L e l e m e

l a g a e

ka SEPEDI



Puku ye ke ya:

SEPEDI

Puku ya

2



Morero wa 5: Seo re ipshinago ka sona

Kotara ya 3: Beke ya 1–4

65 Diruiwaratwa 2

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšú: Medumo ya ditumanoši.
Go nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le mafoko.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala A.
Go ngwala: Go ngwalollla lefoko.

66 Dikatshe le dimpša 4

Go ngwala ditumanoši tša maleba gore lentšu le nyalane le seswantšho.
Medumo: Go hwetša le go dira sediko mo go ditumanoši.
Go šomiša tatelano ya dialfabele gore a kopanye marontho.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala leina la gagwe.

67 Ke duma ge nkabe ke na le hlapi 6

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšú: medumo hl, kh, ph.
Nyalanya karata ya mantšu le mafoko.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala B.
Go ngwala: Go ngwalollla lefoko.

68 Diruiwaratwa le diphoofolo tše dingwe 8

Thala seswantšho sa seruiwaratwa gomme o bolele le mogwera wag ago ka ga sona.
Medumo: Go hwetša le go dira didiko go medumo ye ph, th, hl, kh, ts, tl.
Mošongwana wa boithabiso: Sega diswantšho tša diphoofolo tša polaseng gomme o di mamaratše mo seswantšhong sa polasa.

69 Go ipshina letšatšing 10

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšú: Medumo ya ditumanoši u, i, e.
Nyalanya karata ya mantšu le mafoko.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala C.

Go ngwala: Go ngwalollla lefoko.

70 Tlotlontšú 12

Go ngwala: Go ngwala ditumanoši go hlama mantšu ao a tla nyalanago le diswantšho.
Go ngwala: Go nyalanya dithakagolo le dithaka tše nnyane.
Lapologa: Go šupa seswantšho seo se sa sepelelanego le sehlopha.
Go ngwala leina la sehlopha se sengwe le se sengwe.

71 A re bapaleng 14

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšú: medumo kg.
Nyalanya karata ya mantšu le mafoko.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala D.
Go ngwala: Go ngwalollla lefoko.

72 Ke rata go bapala 16

Go nyalanya mantšu le diswantšho tša maleba.
Medumo: Go hwetša le go dira sediko medumong ye: kg.
Go nyalanya mantšu le seswantšho sa maleba.
Lapologa: Mošongwana wa go latiša ka mahlo.

73 Re rata go kitima 18

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšú: medumo th.
Nyalanya karata ya mantšu le mafoko.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala E.
Go ngwala: Go ngwalollla lefoko.
Go šomiša diswantšho go anega kanegelo.

74 Go thopa sefoka 20

Go bolela ka ga seswantšho.
Go nyalanya mantšu le diswantšho tša maleba.
Medumo: Go hwetša le go dira sediko medumong ye: kh.
Go bolela kanegelo ye e theilwego godimo ga diswantšho.
Go šomiša medumo ye th go feleletša mantšu gore a nyalane le seswantšho.

75 Lebenkeleng 22

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšú: medumo tl.
Nyalanya karata ya mantšu le mafoko.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala E.
Go ngwala: Go ngwalollla lefoko.

76 Seo re ka se rekago 24

Go ngwala modumo ph go hlama mantšu ao a nyalanago le diswantšho.
Medumo: Go hwetša le go dira sediko medumong ye: ph.
Lapologa: Go ngwala lenaneo la dilo tšeo di theilwego godimo ga seswantšho.

77 Go bala 26

Go bala dipudula tša polelo le mafoko a makopana.
Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšú: medumo hl.
Nyalanya karata ya mantšu le mafoko.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala G.
Go ngwala: Go ngwalollla lefoko.

78 Ke rata dipuku 28

Tatelano ya dialfabele.
Go ngwala: Go ngwala dikarabo ka ga seswantšho.
Go ngwala ditumanoši go feleletša mantšu ao a nyalanago le seswantšho.
Lapologa: Mošongwana wa go latiša ka mahlo.

79 Dibere tše tharo 30

Go bušetša medumo ya ditumanoši.
Go dira puku ya kanegelo ka disegwa.
Go khalaria seswantšho sa dibere tše tharo.
Go nyaka dilo tše di utliwego ka seswantšhong.
Go bala kanegelo ka ga Dibere tše tharo.

Morero wa 6: Go etela mafelo

Kotara ya 3: Beke ya 5–10

81 Moletlo wa matswalo 36

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšú: medumo ba, ti, ph, ng.
Nyalanya karata ya mantšu le mafoko.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala H.
Go ngwala: Go ngwalollla lefoko.
Go ngwala: Go ngwala maina a bona, mengwaga le letšatši la matswalo.

82 Letšatši la matswalo la lethabo 38

Go opela "O gologole!"
Go ngwala dithaka tša maleba mathomong a lentšu gomme ka morago a nyalanye lentšu le seswantšho sa maleba.
Medumo: Go hwetša le go dira sediko medumong ye: ng, kh, bj, tl, ph.
Lapologa: Go latiša maina a dikgwedi mo khalentareng.
Go ngwala matšatši a matswalo a bona le a bagwera ba bona.

83 Sam le Ann ba a timela 40

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšú: medumo: ta, hl, ti, bj.
Nyalanya karata ya mantšu le mafoko.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala I.
Go ngwala: Go ngwalollla lefoko.
Go bala matšatši a beke.

84 Matšatši a beke 42

Go bolela ka ga letšatši la beke la mmamoratwa.
Go thala seswantšho sa go laetša seo ba se dirago ka letšatši le.
Go ngwala: Go ngwala matšatši a maleba a mo khalentareng.
Medumo: Go hwetša le go dira didiko mo go medumo ye ta, hl, bj, kg, tl.
Lapologa: Go latela le go hwetša (go latiša ka mahlo).

85 Re ya serapeng sa diphoofolo 44

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšú: medumo dr, gr, tr.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala J.
Go ngwala: Go ngwalollla lefoko.

86 Diphoofolo tše di lego serapeng sa diphoofolo 46

Go ngwala mantšu ao a tlogetšwego go feleletša mafoko.
Go ngwala: Go ngwala leina la phoofolo ya mmamoratwa.
Go ngwala: Go ngwalollla dithaka.
Medumo: Go hwetša le go dira didiko medumong ye: na, le, bj, ts.
Lapologa: latela o be o hwetše. Go ngwala maina a diphoofolo.

87 Polaseng 48

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšú: medumo ya ditumanoši ny, tš, ts, tl, ng.
Nyalanya karata ya mantšu le mafoko.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala K.
Go ngwala: Go ngwalollla lefoko.
Go ngwala: Go ngwala mafoko a mabedi ka ga seswantšho.
Go ngwala: Go ngwala maina a bona, mengwaga ya bona le leina la sekolo sa bona.

88 Bophelo bja polaseng 50

Go dira medumo ya diphoofolo le go dira gore mogwera a akanye gore ke diphoofolo dife.
Go ngwala: Go ngwala mantšu ao a tlogetšwego go feleletša mafoko.
Medumo: Go hwetša le go dira didiko mo go medumo ye hl, tš, ts.
Go thala mothalo go laetša gore re hwetša eng go phoofolo ye nngwe le ye nngwe.

89 Disorokising 52

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšú: medumo ya ditumanoši ny, ka, tš, ga.
Nyalanya karata ya mantšu le mafoko.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala L.
Go ngwala: Go ngwalollla lefoko.
Go ngwala: Go ngwala mafoko a mabedi ka ga seswantšho.
Go ngwala: Go ngwala maina a bona, mengwaga ya bona le go feleletša lefoko.

90 Diphoofolo tša disorokising 54

Go thala phoofolo ya mmamoratwa le go ngwala leina la phoofolo yeo.
Go ngwala: Go ngwala mantšu ka bontši.
Medumo: Go hwetša le go dira didiko mo go medumo ye ny, hl, ng, tš, sw.

Lapologa: Go kopanya marontho ka tatelano ya alfabele gore a bone gore ke phoofolo efe.

91 Re ya papading ya kgweleng ya maoto 56

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšú: medumo ya ditumanoši ny, hl, ng, tš, sw.
Nyalanya karata ya mantšu le mafoko.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala M.
Go ngwala: Go ngwalollla lefoko.
Go ngwala: Go ngwala mafoko a mabedi ka ga seswantšho.
Go ngwala: Go ngwala maina a bona le go feleletša mafoko a mabedi.

92 Papadi ya ka ya mmamoratwa 58

Go thala seswantšho sa papadi ya mmamoratwa.
Go ngwala: Go ngwala mafoko a mabedi ka ga seswantšho.
Go ngwala: Go šomiša mantšu ao a kgethilwego go feleletša mafoko.
Medumo: o hwetša le go dira didiko mo go medumo ye.
Lapologa: Go laetša phapano mo go diswantšho.
Go bolela ka ga diphapano tše di lego mo go seswantšho.
Go hwetša dilo mo go seswantšho.

93 Lebekele la dibapadišwa 60

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšú: medumo ya ditumanoši tr, k, sw, ph.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala N.
Go ngwala: Go ngwalollla lefoko.
Go ngwala: Go ngwala maina a bona, mengwaga ya bona le go feleletša lefoko.

94 Dipadišwa tše ke di ratago 62

Go šomiša alfabele go kopanya marontho go hlama seswantšho.
Go ngwala: Go feleletša mafoko ka go šomiša diswantšho le mantšu ao a kgethilwego bjalo ka mohlala.
Medumo: Go hwetša le go dira didiko mo go medumo ye mp, pl, mp, nk.
Lapologa: Go hlopha dilo ka memanking ya maleba.

95 Dikolobjana tše tharo 64

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala kanegelo ka ga dikolobjana tše tharo.



Morero wa 7: Mo re dulago

97 Kliniki 70

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala kanegelo ya khathune.
Tlotlontšú: medumo ye e latelago lw, kl, kw.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala
Go ngwala: Go ngwalolla lefoko
Go ngwala: Go thala seswantšho ka ga go lwala ka morago o ngwale mafoko a mararo ka ga seswantšho.

98 Fola 72

Go gopola ka ga tatelano ya ditiragalo ka go nomora diswantšho.
Go ngwala: Go direla motho yo mongwe karata ya gore a fole.
Medumo: Go bala mafoko le go ngwala mantšu ao a tlogetšwego.
Go ngwala maswaodikga mo mafokong ao a filwego.
Go nyalanya mantšu le diswantšho tša maleba.

99 Sam o etetše ngaka ya meno 74

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala kanegelo ya khathune.
Tlotlontšú: medumo še le dikatumanosi hl, lw, sw, p, š.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala tlhaka P
Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.
Go ngwala: Go thala seswantšho le go ngwala mafoko a mararo ka ga seswantšho.
Go ngwala: Go thala seswantšho ka ga fao a hlokomelago meno a gagwe ka gona ka morago a ngwale mafoko a mararo ka ga sona.

100 Go ithhokomela 76

Go bolela ka ga diswantšho.
Go ngwala: Go ngwala lefoko ka ga diswantšho tše pedi.
Go ngwala: Go šupa le go ngwala mantšu ao a lego ka bontši.
Lapologa: Latela gomme o hwetše (go latiša ka mahlo)

101 Polokego ditseleng 78

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšú: medumo ye j, tsh, kg, th, ng.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala Q
Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.
Go ngwala: Go thala seswantšho ka ga go tshela mokgotha le go ngwala hlogo ka tlase ga sona.

102 Polokego ditseleng 80

Go khalaria mabone a therafiki.
Go feleletša mafoko ka go ngwala mantšu ao a tlogetšwego.
Go nyalanya mantšu le maswao a tselo a maleba.

103 Dinamelwa 82

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšú: Go bušetša medumo ye ngw, kg, tl, ng, mm, r, š le ya dikatumanosi.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala R.
Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.

104 Dinamelwa 84

Sega mehuta ye e fapanego ya dinamelwa gomme o di mamaretše mmepeng wo o laetšago naga, lewatle goba leratadim.

105 Mollo 86

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšú: medumo ya lefetile š, th, ng, ll, tš, s.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala S.
Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.
Go ngwala: Go thala seswantšho sa mollo ka morago a ngwala ka ga seswantšho seo.

106 Mollo 88

Go bolela ka ga diswantšho.
Go ngwala: Go ngwala mafoko ka ga diswantšho.
Medumo: Go hwetša mantšu ao a nago le modumo ile wa lefetile.
Latela gomme o hwetše. Thuša rasetimamollo gore a fihle mo go lego mollo (go latiša ka mahlo).

107 Sekolong 90

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšú: medumo wa lephethile tšh, tsh, t, ng, t.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala T
Go ngwala mafoko ka ga seo ba se dirilego maabane.
Go thala seswantšho go laetša seo ba ratago go se dira kua sekolong ka morago a ngwale ka ga seswantšho.

Kotara ya 4: Beke ya 1–4

108 Seo re se dirago sekolong 92

Go thala seswantšho ka ga mogwera wa bona wa sekolong sa bona ka morago ba ngwale lefoko ka ga yena.
Go ngwala madiri ao a tlogetšwego go feleletša mafoko.
Go nyalanya mantšu le diswantšho.

109 Ge sekolo se tšwele 94

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko ka ga seswantšho.
Tlotlontšú: medumo ya lephethi e a boeletšwa tl, hl, i, l, e, š, u.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala U
Go ngwala mafoko ka ga seo ba se dirilego letšatši la go feta gomme a thale diswantšho go hloša mafoko.

110 Mantšiboa 96

Go opela: Naledi yela, ya maruberube.
Go bapala papadi ya mantšu go bušetša medumo ya dikatumanosi le medumo ya tlhakapedi.
Go ngwala maswaodikga mo go mafoko.

111 Go ngwala medumo 98

Go hlopha dikatumanosi le medumo ya tlhakapedi ka morago a a ngwale ka mapokising a medumo a maleba.
Go dira puku ya kanegelo ya go dirwa ka disegwa ya bere - Wini Poo.

112 Go bala kanegelo ya Wini Poo. 100



Morero wa 8: Lefase la rena

113 Boso 102

Go bolela ka ga diswantšho.
Go bala dipudula tša polelo le mafoko.
Tlotlontšú: go bala medumo ye th, ny, hl, tl, z.
Go ithuta go ngwala V.
Go thala seswantšho ka ga boso le go ngwala hlogo ka tlase ga seswantšho.

114 Boso bo bjang? 104

Go ngwala: Go ngwala mafoko ka ga diswantšho.
Go šomiša mahlaodi go feleletša mafoko.
Medumo: Go hwetša le go dira sediko mo go medumo ye:š, ng, ny, th, tš, t, šh.
Go ngwala maswaodikga a maleba mo go mafoko.
Go bona phapano magare ga diaparo tša go lebana le boso bjo bo fapanego.

115 Ledimo la matlakadibe 106

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšú: Go bušetša medumo ye th, ny, hl, tl, tsh, h.
Nyalanya karata ya mantšu le mafoko.
Go ngwala mafoko ka mantšu a:
Go ithuta go ngwala W.
Go thala seswantšho ka ga ledimo la matlakadibe ka morago a ngwale mafoko a mararo ka ga seswantšho seo.

116 Tše dingwe gape ka ga boso 108

Ngwala mašala a maleba go feleletša mafoko.
Go bala tšhate ya boso ka morago a araba dipotšho tše di theilwego godimo ga tšhate/papetla.

117 Dihla 110

Go bolela ka ga di diswantšho tša dihla.
Go hlopha mantšu ka gare ga mapokisi a modumo.
Tlotlontšú: medumo ye: t, tsh, ts, h, hw.
Go ngwala: Go ithuta go thala seswantšho ka ga sehla sa mmamoratwa gomme a ngwale mafoko ka ga sona.

118 Matšatši, dibeke le dikgwedi 112

Go bolela ka ga khalentara.
Go araba dipotšho tše di theilwego godimo ga khalentara.
Go ngwala mantšu ao a tlogetšwego ka ga dihla.
Go šupa sehla le diphoofolo le dimela mo seswantšhong.

119 Phuki le Ann ba bjala merogo 114

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala ditlankana le kanegelokopana.
Tlotlontšú: Go bušetša medumo ye: t, l, th, ts, kh, y.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala S
Go ngwala lenaneo la merogo ye e akaretšwego mo lefokong.
Go hlopha dienywa le merogo gomme a ngwale lefoko le tee ka ga kgetho ya bona.

120 Go bjala ka serapaneng 116

Go bolela ka ga diswantšho.
Go ngwala madiri go feleletša mafoko.
Go ngwala maswaodikga a maleba mo mafokong.
Go sega diswantšho tša merogo gomme wa di mamaretša mo go tšhate ya dipilara.

121 Lešokeng la diphoofolo 118

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala kanegelokopana le ditlankana.
Tlotlontšú: go bušetša medumo ye: ts, th, ph, t š.
Go ithuta go ngwala Y.
Go ngwala ka ga diphoofolo tše di lego mo seswantšhong.

122 Diphoofolo 120

Go kgona go phara ditlankana tša go fapana mo diphoofolong tše pedi.
Go ngwala: Go feleletša papetla ka ga diphoofolo.
Go ngwala mantšu ao a tlogetšwego go feleletša mafoko.
Go latela ditaello tša go feleletša sethalwa.

Kotara ya 4: Beke ya 5–8

123 Lebopong la lewatle 122

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala ditlankana le kanegelokopana.
Tlotlontšú: medumo ye e nago le medumo ye l, hl, hw, tš, š.
Go thala seswantšho sa phoofolo ya ka lewatle le go ngwala lefoko ka ga yona.

124 Hlapi 124

Go kopanya marontho ka tatelano ya alfabeto go feleletša seswantšho.
Go ngwala maina a dihlapo go feleletša mafoko.
Go ngwala maswaodikga mo mafokong.
Go hwetša le go dira didiko mo go medumo ye s, tsh, ng, th, tsw.
Lapologa: latela o be o hwetše

125 Bubu ngwana wa tlou o a timela. 126





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Ann o na le katse.

Tumišo o na le polipoli.

Sam o na le kefa
le legotlo.

Oketšo o na le mpša.





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

katse	legotlo	kefa
mpša	polipoli	tsebe
kefa	gola	tsela



A re nyalanyeng

Nyalanya dikarata tša mantšu tšeo di lego kua morago ka pukung le mantšu ao a lego mo lefokong.

Katse	le	legotlo
di	eme	tseleng.



Ngwalolla.

A re ngwaleng




a a

A A



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Katse le legotlo di eme tseleng.



A re direng

Ngwala tlhaka ya maleba gore o nyalanye lentšu le seswantšho.

ka **ts** e

___ omo

___ eno

___ efa

p ___ ne


___ ebe

___ oši

___ ae

___ amo

mm ___ tla



Medumo

Bala lefoko ka morago o nyake medumo ye e filwego o be o e direle sediko.
Re go diretše mohlala.

a

K**a**tse le mpš**a** di j**a** n**a**m**a**.

e

Katse e bone legotlo.

i

Dikatse di ja dinama.

o

Legotlo le bona katse.


u

Pula e na kudu.



Lapologa

Latela ditlhaka tša alfabete go feleletša seswantšho se. Se khalare.
Bolela ge eba phoofolo ye e ka ba seruiwaratwa sa go loka.



Tlotlontšu

Ithute go ngwala leina la gago.



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Se ke mpša.

Seo ke katse.

Di na le bana.

Ke duma ge nkabe ke na le **hlapi**.



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

hlapi	khudu	phuti
hlapa	khula	phula
hlama	khunama	phuma



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a lego lefokong le.

Ke	duma	ge	nkabe
ke	na	le	hlapi.



Ngwalolla.

A re ngwaleng



b b

B B



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Ke duma ge nkabe ke na le hlapi.





A re direng

Thala seswantšho sa phoofolo yeo o naganago gore e ka ba seruiwaratwa sa go loka. Botša mogwera wa gago gore ke ka lebaka la eng o nagana gore e tla ba seruiwaratwa sa go loka.



Medumo


Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.

ph	Ke ph ala ya ka.
th	Bana ba rata tholo.
hl	Re thutha le hlapi ka letamong.
kh	Ba na le seruiwaratwa sa khudu.
ts	Ke be ke na le katse ye botse.
tl	Oki o bapala ka magotlo a mabedi.



Lapologa

Sega diphoofolo tše di lego letlakaleng la ka thoko ye gomme o di mamaretše seswantšhong sa maleba.






Ke diphoofolo dife tšeo di ka dirwago diruiwaratwa?
Ke diphoofolo dife tšeo di lego tša lešoka?
Ke diphoofolo dife tšeo di dulago mo polaseng?





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Re bapala ka ntle letšatšing.
 Re rata go epa le go kitima.
 Ke apere kefa ye khubedu.
 Ke dula fase ka ge ke lapile kudu.





A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

dula
rata
apere

dula	kitima	apere
duma	inama	kefa
kudu	dinama	fase



A re nyalanyeng



Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a lego lefokong le.

Re	rata	go
bapala	ka	ntle.




Ngwalolla.

A re ngwaleng



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Re rata go bapala ka ntle.




Blank handwriting practice lines for independent practice.



A re ngwaleng

Feleletša mantšu. A nyalanye le diswantšho. Diriša ditlhaka tše.

a	e	i	o	u
---	---	---	---	---

			
k _ tse	k _ fa	mm _ tla	kh _ du
			
kg _ mo	pud _	nk _	hl _ pi
			
b _ lao	letšatš _	p _ ne	j _ ke
			
l _ oto	m _ lomo	p _ tša	p _ se
			
kolo _	m _ tšoba	mor _ ri	p _ la



A re ngwaleng

Thala mothalo go nyalanya tlhaka ye kgolo le tlhaka ye nnyane.

a	e	i	o	u
---	---	---	---	---

U	O	E	I	A
---	---	---	---	---



Lapologa

Thalela seswantšho se se sa sepelelanego le tše dingwe mo sehlopheng. Ngwala leina la sehlopha se sengwe le se sengwe. Diriša mantšu a go go thuša.

dikoloi

dikatse

dimpša

dimela

dienywa

dieta

	dimpša



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o
bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Go bose kudu go bapala ka ntle.
Re rata kudu go bapala.
Ke rata go kitima le go fofa.





A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

fofa
bapala
kitima

kgomo	kgema	kgela
kgogo	kgetha	kgora
kgaka	kgotha	kgama



Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a lego lefokong le.

Go	bose	kudu
go	bapala	phakeng.



Ngwalolla.

A re ngwaleng



d d

D D



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Go bose kudu go bapala phakeng.



A re direng

Nyalanya mantšu le diswantšho tša maleba.



kitima

kgorometša



fofa

raga



dula

thutha



ema

lebelela



ABC Medumo

Bala lefoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.


kg	Ke bona kg omo e fula.
kg	Kgogo ga e fule e a sela.
kg	Nama ya kgaka e bose.
kg	Ke kgela koko meetse.
kg	Ke kgema apola ka meno.
kg	Ke kgetha namune ye koto.





A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu le seswantšho sa maleba.
Dira sediko go **kg** lentšung le lengwe le le lengwe.



kgema



kgora



kgomo



kgogo



Lapologa

Thuša bana ba go
hwetša phaka.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Re rata go kitima.

Ann le Sam ba kitima ka lebelo.

Mpša ya ka, Ben, e tšwa moseleng ka mehla.

Ema Ben! Ema!





A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

rena
kitima
lebelo



thaba	thiba	thula
thala	thipa	thuto
tholo	thoba	thoma



Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a lego mafokong a.

Rena	re	kitima	ka	lebelo.
------	----	--------	----	---------

Ngwalolla. A re ngwaleng



Ngwalolla mafoko.

Rena re kitima ka lebelo.




Bolela le mogwera wa gago ka diswantšho tše pedi tše. Na go direga eng?





A re boleleng

Lebelela seswantšho o bolele ka ga seo o se bonago.



Medumo

Bala lefoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.

kh	Re bona kh udu.
kh	Ge ba rapela ba a khunama.
kh	Ati o sepela a khukhuna.
kh	Mma o khurumela pitša.
kh	Re ja nama ye khubedu.
kh	Pula e a khula.





A re boleleng

Bolela le mogwera wa gago ka diswantšho tše pedi tše.
Na go direga eng?



Lapologa

Feleletša mantšu gomme o a nyalanye le diswantšho. šomiša **kh** goba **th**.
Re go diretše mohlala.



thaba


___iba



___erotse



___ipa



___apo



___udu





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Boati o ile lebenkeleng.

Na o tla reka eng?

O tla reka tšhese, tšhokolete, ditšhipisi le maswi.





A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

tlala
tloga
tliša

tlala	tlola	tlema
tlaba	tloga	tlela
tlama	tlou	tliša



Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a lego lefokong le.

Boati o ile

lebenkeleng.




Ngwalolla.

A re ngwaleng



f f

F F



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.


Boati o ile lebenkeleng.





A re direng

Ngwala **ph** mathomong a lentšu le lengwe le le lengwe.
Nyalanya lentšu le seswantšho sa maleba.



ph iri

efo

ala

uti

ukubje

akeng



Medumo

Bala lefoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.

ph

Boati o rata di **ph**oofolo.

ph

O kwa phefo e foka.

ph

Nama ya phala e bose.

ph

O bona phiri ka leokeng.

ph

Ke katse ya phaga.

ph


O na le phuti.





Lapologa

Lebelela seswantšho. Ngwala lenaneo la dilo ka moka tše a di rekilego lebenkeleng.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



Ke puku ya
go kgahliša.

Aowa, Ben.
Tlogela, o a
seleka!



A re baleng



Ba be ba bala puku ye koto.
Ben ya fofela godimo ga bona.
Ke nagana gore Ben ke mpša ya go segiša.





A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

hle
hlola
hlapa

hle	hlola	hlapa
hleng	hloka	hlagola
hlepha	hlokomela	hlahloba



Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a lego lefokong le.

Ba	bala	puku
ye	koto.	



Ngwalolla.

A re ngwaleng



g g

G G



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.




Ba bala puku ye koto.



A re direng

Tlatša dikgoba ka ditlhaka tše di tlogetšwego mo dipukung tše.



A re ngwaleng

Na ke dipuku dife tše dikoto?

Na ke dipuku dife tše ditshehe?

Bala gore go na le dipuku tše kae:

khubedu	
serolane	
pinki	

talamorogo	
talalerata	
phepholo	





A re ngwaleng

Feleletša mantšu. A nyalanye le diswantšho.
Diriša ditlhaka tše.

a	e	i	o	u
---	---	---	---	---



mpša

k__lobe

l__saka


p__fo

dip__ku

dip__di


k__tima

letšatš__



Lapologa

Thuša bana go hwetša
palune ya mmala
wa go swana le wa
digempe tša bona.
Bala maina a bona mo
dipaluneng.





Tlotlontšu

Bala mantšū gomme ka morago o thuše
Mothogauta le Ngwana wa Bere go a hlopha ka
mapokising a medumo a maleba.



buna

yena

bina

gape

puku

roma

meno

roka

iri

lena

pitšā

mala

bona

nama

pudi

a


e

i

o


u

a	e	i	o	u



SEGA MO

MENO MO




4




Go bala dipuku:

Latela ditaelo gomme o dire
puku ye ya disegwa. Eya le yona
gae gomme o e balele bagwera
ba gago le balapa.



MENO MO

3



KUNUPETŠA MO

4





Ke mang yo a bego
a robetše malaong a
ka?



4

13



O mogwera
wa ka yo
bohlokwa.

Bere ye nnyane e thabile.
E na le mogwera yo mofsa.

16



Dibere tše tharo



1



Mothogauta a tsoga.
O tšhogile.

14

Anke re sepelasepele ge
bogobe bo sa fola.



Bogobe bo fiša kudu.

3

Bogobe bo fiša
kudu.



Dibere tše tharo di apea
bogobe.

2

Ke yola
mola.



15

Ke mang yo a bego a
robetše malaong a ka?



Ke duma ge
nkabe ke na le
mogwera.



Berenyana ga e na le
bagwera.

12

5

Malao a a
boleta kudu.

Malao ale
kua a lokile.

Malao ale a
bothata kudu.



O ya go robala.

8

9

Ke swerwe ke
tlala kudu. Ke kwa
monkgo wa dijo tše
dibose.



Mothogauta o bona ntlo ya
dibere.

6

Ke mang yo a bego a
eja bogobe bja ka?

Ke mang yo a bego
a eja bogobe bja ka?
Bogobe bja ka bo ile
ka moka.



11

Ke mang yo a
bego a eja bogobe
bja ka?



Bogobe bjoo
bo fiša kudu.

Bjoo bo
tonya kudu.

Bjo bjona
bo lokile.



O kwa tatso ya bogobe.

10

7



Lapologa

Khalara seswantšho se sa dibere tše tharo.

Hwetša lehwana, traka, watšhe, sekgamankatsana, poraše ya meno le mokotlana.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Lehono ke letšatši la matswalo a Ann.
 Ka moka re a opela re bile re a **bapala**.
 Ann o **tima** dikerese.
 Re **phaphatha** diatla.
 Go na le dijo tše dintši.







Tlotlontšū

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšū a ka lepokising la tlotlontšū.

bapala	tima	phapha	mang
balela	timela	phafoga	neng
balata	timana	phala	nong

bapala
rena
tima



Ngwalolla. A re ngwaleng



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.

Re a bapalale go opela.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka seswantšho.

Blank handwriting practice lines.



A re ngwaleng

Leina la ka ke _____.
Ke na le mengwaga ye _____.
Letšatši la matswalo a ka ke _____.




A re direng

A re opeleng koša.



A re direng

Ngwala tlhaka ya maleba gomme o nyalanye lentšu le seswantšho.



___ aphatha

bj

___ apo

___ ang

kh

___ efo

___ aba

tl

___ ala

___ udu

th

___ ola

___ ou

ph

___ iba






ng	Ke robala ne ng goba neng.
kh	Ke rata dikhudu.
bj	Ba bona bjang bjo botala.
tl	Re tla bogela tlou e sepela.
ph	Ba gotša mollo phefo e foka.



Laploga

Gatiša maina a dikgwedi mo khalentareng ya matsatši a matswalo.
Ngwala leina la gago mo go kgwedi ya matswalo a gago. Ngwala
maina a baqwerwa ba gago mo go dikgwedi tša matswalo a bona.

Pherekgong _____ _____	Dibokw _____ _____
Mopitlo _____ _____	Phup _____ _____
Lewedi _____ _____	Diphala _____ _____



Re serapeng sa diphoofolo.

Dinonyana **tšela** di letša melodi ka gare ga mehlare.

Kwena e robetše.

Tau e a rora.



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

tšela	hlapa	tlala	bjang
tšona	hlama	tlaba	bjoko
tšola	hloga	tloga	bjale

hlapa
tšela
tlala



Re bona segwagwa.

A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Ngwala lefoko ka seswantšho.



A re ngwaleng

Ngwala dikgobeng. Diriša mantšu a go go thuša.

nonyana

kwena

tau



_____ e robetše letšatšing.



_____ e letša molodi.



_____ e a rora.



A re ngwaleng

Leina la ka ke _____.

Phoofolo ye ke e ratago ke _____.

_____ e na le methalo.



A re ngwaleng

Ngwalolla.



i

I



Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.

tš

Bona dinonyana (tš)ela.

hl

Dinonyana di fofa hleng le sekolo.

bj



Re bjetše bjang bjo botala.

kg

Kgomo e bona tau e rora.

tl

Noka e tlala meetse.





Lapologa

Thuša bana go hwetša diphoofolo. Ge o hwetša phoofolo, ngwala leina la yona ka tlase mo seswantšhong.



segwagwa

kgabo

tlou

kwena

mmutla

thutlwa

pitsi

kubu

khudu

























A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng



Rena re etetše polaseng.
Molemi o otlela lori.
O bjala dinawa.
Dikgomo di re fa maswi.
Dikgogo di re fa mae.





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

kgogo
bjala
tlola

mohlare	kgano	letlakala
lehlalerwa	kgodi	letlalo
sehlora	kgati	letlabo

Ngwalolla.

A re ngwaleng



j j



J J



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Kgogo e kgona go beela mae.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka seswantšho.



A re ngwaleng

Leinalakake _____
Kenalemengwagaye _____
Leinalasekolosakake _____
KekaMphatongwa _____



A re direng

Dira medumo yeo e dirwago ke
diphoofolo tša polasa. Mogwera
wa gago a bolele gore o phoofolo
efe.



A re ngwaleng

Ngwala mantšu ao a tlogetšwego.



roko


bjang

mapidibidi

nakana

lori

Molemi o otlela




a thutha ka letamong.

Dikgomo di fula



Mosetsana o na le



Molemi o letša



Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.

bj

Dinku di fula (bj)ang.

tš

Molemi o letša nakana.

th



Lepidibidi le a thutha.

ng

Bana ba thutha ka letamong.

ts



Mosetsana o rata go bala.





A re direng

Thala mothalo, o laetše gore re hwetša eng diphoofolong tše.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka
seo o se bonago.



dithuthupe



tlou



tente ya disorokisi

tau



rametlae

bana



A re baleng

Re ka **tenteng**.

Sili e bapala ka bolo.

Tau e laetša meno a yona a
magolo.

Borametlae ba a tsena.



sili



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

nakana	tente	bjang	tsela
karikana	sente	bjala	tsebe
pakana	pente	bjoko	tsoga

Ngwalolla.

A re ngwaleng



k k


K K



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko

Re tsene ka tenteng.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka seswantšho.



A re ngwaleng

Leina la ka ke _____.
Ke na le mengwaga ye _____.
Ke nyaka go ya _____.



A re direng

Thala phoofolo
ye o e ratago mo
sekhipheng se.
Ngwala leina la yona
ka sekgobeng.




A re ngwaleng

Thoma mantšu a ka **di** goba **ba** ka gobane diswantšho di laetša dilo tša
go feta selo se tee.




___apola



___kgomo



___lori



___lemi



___setsana



___šemane



Medumo


Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.
Re go diretše mohlala.

ny	Re ny aka tente ya disorokisi.
ts	Borametlae ba a tsena.
tš	Ditlou tšela di a bina.
tl	Ba tla le borametlae.
ng	Re ya disorokising.



Lapologa

Kopanya ditlhaka gore
o bone gore ke phoofolo
efe ya disorokisi.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

E be e le ka Mošupologo.
 Ra fihla letamong ra bapala ka mapidibidi.
 Re timetše ge re boela gae.
 Sam o wele a thinyega letsogo.
 Ben ya rehlakodiša.



fihla
tsena
timetše





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.



hloka	tšola	tsoga
hloma	tšona	tsoma
hlotla	tšie	tsela

Ngwalolla. A re ngwaleng




A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka seswantšho.



A re ngwaleng

Na lehono ke la bokae? Ngwala X kgauswi le leina leo. Dira sediko go letšatši le o le ratago. Na gosasa ke la bokae? Ngwala ✓ kgauswi le leina leo.

Lamorena		Labone		Moupologo	
Labohlano		Labobedi		Mokibelo	
Laboraro		Lamorena			

Thala seswantšho sa seo o
nyakago go se dira ka letšatši le.

Na ke letšatši lefe la beke le o le ratago?



Labobedi

Labohlano

Labone

Medumo

Matšatši a, a wele go tšwa khalentareng.
A ngwale dikgobeng tša maleba.

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.

Laboraro

Lamorena

Moupologo

Mokibelo

ny

ts

tš

tl

ng

Sam a thi **ny**ega letsogo.

Sam o gobetše letsogo.

Re timetše.

Rametlae o a segiša.

Ra fihla letamong ka maoto.



Letšatšikgwedi:



Lapologa

Thuša Sam le Ann go fihla gae ba bolokegile.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

55





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Lehono ke Mokibelo.

Re bogetše ge ba raga bolo.

Ke swere aesekhrimi ya go **tonya**.

E tologa ka seatleng. Ke a e latswa.

Re thabetše Bafana.



tologa
tonya
latswa



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

tonya	reka	botša	raga
lenyalo	boka	bitša	taga
monyadi	roka	gotša	loga

Ngwalolla.

A re ngwaleng



m m


M M



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.

Ke swere aesekehrimi.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka seswantšho.



A re ngwaleng

Leina la ka ke _____.
Ke rata go bogela _____.
Ke rata go ja _____.



A re direng

Thala seswantšho go laetša papadi ye o e ratago kudu.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho sa gago.



A re ngwaleng

Feleletša mafoko a.



Selo se ke _____.

Ba _____ diatl'a.



Ngaka e _____ ngwana.



Selo se ke _____.

Ngaka e _____
ngwana gore a fole.



Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.

ny	Go a to ny a.
hl	Ba hlapa diatlā.
ng	Ke ngaka.
tš	Letšatši le a fiša.
sw	Ngaka e swere nalete.



Bolela ka dipapadi tše. Botša mogwera wa gago gore di swana kae le gore di fapana kae.

Lapologa



Nyaka dilo tše mo seswantšhong. Di direle sediko. Dira leswao mo plokong ge o se hwetša.

aesekhrimi	
lepanta	
setena	
hlapi	

seeta	
dipaketsana	
letsuana	
folaga	

Lebelelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



Are baleng

Re ka lebenkeleng la dibapadišwa.
Re bona mepopo, dipoloko le dikoloi.
Bona tlou le lori.
Re bona dibapadišwa tše dintši.



bona
koloji
swara



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

traka	koloji	swara	phasele
trekere	kamela	swere	phafoga
trapoline	kariki	swana	phala



Ngwalolla.

A re ngwaleng



n n

N N



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.

Re a bapala le go opela.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka seswantšho.




A re ngwaleng

Leina la ka ke _____.
Ke na le mengwaga ye _____.
Ke rata go bapala le _____.



A re direng

Kopanya marontho,
o bone gore ke
sebakadišwa
sefe.



A re ngwaleng

Ngwala sebakadišwa se ngwana yo mongwe le yo mongwe a se
nyakago. Diriša mantšu a go go thuša.

theraka

mpopo

dipoloko

thedibere

koi

Ann o nyaka



Oketšo o nyaka



Sam o nyaka



Ngwana o nyaka



O na le



ye khubedu.



Go bala dipuku:

Latela ditaello gomme o dire puku ye ya
disegwa. Eya le yona gae gomme o e balele
bagwera ba gago le balapa.

Yo mongwe le yo
mongwe o swanetše go
aga ntlo.

Nna ke tla aga
ntlo ya ka mo.

Re swanetše re
bolokege.

4

Ijoo! Go a
fiša!



Tša e bea ka tlase ga tšhimele.

13



Ga re boife phiri ye kgolo ye
mpe, phiri ye kgolo ye mpe,
phiri ye kgolo ye mpe.

16



Dikolobjana tše
tharo



1



Ke sepelela
saruri.

14

Re swanetše re
hlokomele phiri
ye kgolo ye mpe.

Ke swerwe ke tlala.
Dikolobe tšela di
bonala nke di bose.
Ke tla lalela ka
tšona lehono.



Re swanetše re hlokomele phiri
ye kgolo ye mpe.

3

Re ile go dula ka
dintlong tša rena.

Gabotse, mma.



Re
thabile.

Dikolobjana tše tharo di tloga
gae. Di swanetše go ikagela
dintlo tša tšona.

2



Ga re boife
phiri ye kgolo
ye mpe.

Phiri ya tšhaba ya se sa
boa.

15


Ka pela, bedišang
meetse.



Dikolobe tša bea pitša ya
meetse godimo ga setofo gore
a bele.

12

Tša e bea ka tlase ga tšhimele.



Nna ke tla aga ntlo
ya ka ka bjang. E
tla fela ka pela, ke
moka ka kgona go
bapala.

5



Aowa! Aowa!

Kolobjana, mpulele ke
tsene.

Phiri ya befelwa, ya šutša, ya
weša ntlo. Kolobjana ya kitimela
ntlong ya buti wa yona ya go
dirwa ka mahlokwa.

8



Aowa! Aowa!

Kolobjana, mpulele
ke tsene.

Phiri ya befelwa, ya šutša, ya weša
ntlo. Dikolobjana tše pedi tša
kitimela go sesi wa tšona ntlong
ya ditena.

9



Nna ke tla aga ntlo
ya ka ka mahlokwa.
E tla fela ka pela. Ka
fao ke tla kgona go
bapala letšatši ka
moka.

6

Aowa! Aowa!


Phiri ya befelwa ya
šutša, ya šutša, ya
šutša, ya šutša.
Fela ntlo ga e we.
Ya namela godimo ga
ntlo.

11

Kolobjana, mpulele
ke tsene.



10



Ke tla aga ntlo ya
ka ka ditena. E tla
tšea nako ye telele
go fela. E tla tia.

7



Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.
Re go diretše mohlala.

mp	Boati o nyaka mp opo.
pl	O aga ka diploko.
mp	Kgomo e na le mpa ye khubedu.
nk	Lebenkele le legolo.
nk	Ke na le nku ye kgolo.



Lapologa

Thuša go hlwekiša. Bea dilo tše ka manking wa maleba. Thala mothalo go tloga go selo go ya manking wa maleba.

marokgwana

gempe

marokgo

thedi

jeresi

dieta

dipoloko



diapola

dinamune



phasele

traka

mpopo

tshese



maswi

khekhe



A re boleleng

Lebelela diswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.

Ke a lwala.



Ann o a lwala.

A re baleng



A re ye
kliniking.



Mmagwe o mo iša kliniking.



O swanetše
go nwa dipilisi.



Ngaka e hlahloba Ann.

Enwa tše. O tla
ikwa bokaone
gosasa.



Ke a leboga mma.

Ngaka e re Ann o swanetše go robala.




A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

ngaka	klase	lwa	tlema
ngapa	klasiki	lwela	tlaba
ngata	kliniki	lwala	tloga

ngaka
mooki
kliniki

Ngwalolla. A re ngwaleng



Ngwalolla lefoko. A re ngwaleng

Ann o ile ngakeng.



A re ngwaleng

Thala seswantšho sa ge o be o lwala. Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.

Handwriting practice area with multiple lines for writing.

Blank area for drawing or additional writing.




A re direng

Nomora diswantšho tše go laetša tatelano ya maleba.



A re ngwaleng

Direla motho
yo o tsebago a
lwala karata ya
gore a fole.




A large sheet of lined paper for writing, with three colored pencils (red, blue, green) lying on the top left corner.



Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.
Re go diretše mohlala. Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.



kliniki	Ann o ile kliniki ng.
lwala	O be a lwala _____
nwa	O swanetše go nwa dipilisi _____
robala	Ann o swanetše go robala _____
fodile	O fodile _____



Thala mothalo go nyalanya se se dirwago le seswantšho sa maleba.

Lapologa



lla

fofa

opela

sepela

ema

kitima

bolela

dula

penta

robala

ja

nwa





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.

Leino la ka le bohloko.

A re ye ngakeng
ya meno.

A re baleng




ngaka ya meno

mooki

setulo

poraše ya meno


O se ke wa ja
malekere.

boro

sebipamolomo

phoustara

sesepe sa meno



Gopola, o swanetše go hlapa
meno letšatši le lengwe le le
lengwe.Ke a leboga.
Ke ikwa bokaone.





A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

hlapa	lwala	swiela
hlama	lwela	swina
hlahloba	lwa	swana

Ngwalolla. A re ngwaleng





Ngwalolla lefoko. A re ngwaleng



A re ngwaleng

Thala seswantšho o laetše ka fao o ka hlokomelago meno a gago ka gona. Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.





A re boleleng

Na diswantšho tše di re botša gore re dire eng?
Bolela le mogwera wa gago ka tšona.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka diswantšho tše 2.



A re ngwaleng

Na ke e l goba ke tše 2?

Khalara poloko ye e nago le karabo ya maleba.




katse

dikatse



segwagwa

digwagwa




lepidibidi

mapidibidi



leino

meno



seatla

diatla



leoto

maoto



Lapologa

Thuša Tumišo go
hwetša tsela ya go
ya ngakeng ya meno.
Thuša Ann
go hwetša tsela ya
go ya kliniking.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



Lebelela ka go la ngele.



Lebelela ka go la mmagoja.



Lebelela ka go la ngele gape.



Bjale o ka tshela.



A re baleng



O swanetše go lebelela ka mathoko ka moka
pele o tshela mmila.

Ema, lebelela ka go la ngele le ka go la go ja.

Lebelela ka go la ngele gape.

Bjale o ka tshela.





A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

gape
ema
lebelela

mmila	kgetha	thoko	tseleng
mmala	kgema	thoma	mmileng
mmagoja	kgoma	thoka	ngakeng

A re ngwaleng

Ngwalolla.



kg

Kg



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.

Ka morago o ngwale mafoko ka ga seswantšho sa gago.

Blank lines for writing practice.



A re ngwaleng

Thala seswantšho mabapi le go tshela mmila. Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.

Blank lines for writing practice.

Blank space for drawing or writing.





A re direng

Khalara roboto. Ngwala leina la mmala woo.
Bolela gore mmala o go botša gore o dire eng.
Ngwala maina a, dikgobeng tša maleba.

sepela

ema

leta



Leina la mmala

Na o swanetše go dira eng
ge e le mmala wo?

Leina la mmala		Na o swanetše go dira eng ge e le mmala wo?



Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle
sediko. Re go diretše mohlala. Ngwala khutlo
mafelelong a lefoko.



ngele	Re swanetše go lebelela ngele le mmagoja.
tshela	Lebelela pele o tshela _____
ema	Ema ge lebone le le lehubedu _____
letala	Tshela ge lebone le le letalamorago _____
yena	Yena o na le mpša _____

Letšatšikgwe di:



A re nyalanyeng

Nyalanya lentšu le leswao la tsela la maleba.



bana ba a tshela

eya go la
mmagoja



ga go tsenwe

dipaesekele ga
di a dumelelwa



eya go la
nngela

ema





A re boleleng

Lebelela seswantšho
gomme o bolele ka seo o
se bonago.



A re baleng

Mdi Motau o
otlela Gautrain.
Setimela se
sepela ka lebelo
kudu.
Ke ya sekolong
ka paesekele.
Ke feta
boemapese.



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka
pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la
tlotlontšu.

kgona	tlema	sekolong	mmala
kgoma	tlela	setimeleng	mmepe
kgora	otlela	peseng	mmoto

sepela
otlela
feta



A re ngwaleng Ngwalolla.

r r

R R



A re ngwaleng Ngwalolla lefoko.

Mdi Motau o otlela Gautrain.







Letšatšikgwedi:




MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

83





A re baleng

Ke ile lebenkeleng.

Ka bona **mollo** ka lebenkeleng.

Borasetimamollo ba kitimela mo go lego mollo.

Ba dirišitše llere ye telele le **lethopo** le letelele.





A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

llere	lethopo	boletše
lla	mathomo	sepetše
mollo	mathudi	nametše

Ngwalolla. A re ngwaleng



s s

S S

Ngwalolla lefoko. A re ngwaleng



Ba kitimela mollong.



A re ngwaleng

Thala seswantšho sa koi ya setimamollo. Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.



Blank lines for writing practice.





A re direng

Bolela le mogwera wa gago ka seo se diregago diswantšhong tše.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga diswantšhe tše.



Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.
Re go diretše mohlala. Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.

ile	Ba kitim(ile) ge ba bona mollo.
etše	Ba sepetše maabane _____
ile	Ke hlapile diatla _____
etše	Ke nametše pese _____
ile	Ba rakile mpša _____





LetšatšikgweDi:



Lapologa

Thuša rasetimamollo go fihla mo go lego mollo.



MORUTIŠI: Saena

LetšatšikgweDi

87





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Maabane Ann o ile le Oketšo sekolong.
 Ba **ralokile** kgati kua lepatlelong.
 Ba **fofile** kgati gantši.
 Ba **hlapile** diatla.
 Ba **ratile** dijo tša bona tša letena.







A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

ratile	fihlile	ralokile
fofile	romile	bolokile
hlapile	ragile	gorogile

Ngwalolla. A re ngwaleng



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a ma raro ka seo o se dirilego maabane kua sekolong.



A re ngwaleng

Thala seswantšho go laetša seo o se ratago kua sekolong. Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.



A re direng

Thala
seswantšho sa
mogwera wa gago wa kua sekolong.
Ngwala lefoko o bolele gore ke ka
lebaka la eng o mo rata.



A re ngwaleng

Lebelela diswantšho tše. Ngwala seo bana ba se dirago
sekolong. Diriša mantšu a go go thuša.

opela

bala

ngwala

raloka



Bana ba a



.Oketšo le Ann ba a



Tumišo o a



Tumišo o a



Lapologa

Thala mothalo go ba thuša gore ba tsebe gore ba ya kae.

Ke nyaka
malekere.

Mogoroši



Ke a lwala.

Ann




Leino la ka
le a opa.

Tumišo



Ke nyaka
go ithuta.

Boati





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.

Re **ralokile** lepatlelong.

A re baleng

Re **dirile** mošomo wa gae.Re **hlapile**.Re **kamile** meriri ya rena.Re **ile** go robala.



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

hlapile	ralokile	romile
dirile	fihlile	apeile
kamile	bofile	kgomile



Ngwalolla. A re ngwaleng

u u

u u



A re ngwaleng

Thala seswantšho go laetša se o se dirago ge sekolo se tšwele. Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.

Blank writing area for the first exercise.

Blank writing area for the second exercise.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mabedi ka seswantšho.

Blank writing area for the third exercise.



A re direng

Opela koša ye.



Naledi yela
Ya maruberube
Rubella fase
Ke yo nwa meetse
Meetse ga a gona
A nwelwe ke Kgaupe
Kgaupe ga ke mo rate
Ke rata Mašilwane!



Lapologa

Dira nke wena le
mogwera wa gago
le Berenyana
le Mothogauta.
Boledišanang gore ke
mang yo a tla bago
Berenyana le mang yo
a tla bago Mothogauta.
Bonang gore ke mang
yo a ka balago mantšu a
ka lebelo. Berenyana e
swanetše go bala mantšu
ka moka gore a e thuše
go hwetša tsela ya go
ya gae. Mothogauta o
swanetše go bala mantšu
ka moka go mo thuša go
hwetša tsela ya go ya
gae.





Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.
Re go diretše mohlala. Ngwala khutlo mafelelong a
lefoko.



ile	Maabane ke ile sekolong ka maoto.
fetile	Ke fetile mpša ye kgolo e bogola _____
fofile	Ke fofile legora ka gobala _____
fihlile	Mogwera wa ka o fihlile a nthuša _____
hlapile	Ke hlapile gape kua sekolong _____





Lapologa

Hlopha mantšu a, go ya ka medumo ye e khalarilwego gomme o a ngwalolle ka mapokising a medumo a maleba.



hlola

thala

tlala

tsena

tsela

tšela

thaba

tsebe

thiba

phefo

hlama

tlola

hloma

tlema

tseba

tlala

tšola

thoma

tšona



ts


th

tl

tš

hl

ph



Go bala dipuku:

Latela ditaelo gomme o dire puku ye ya disegwa.
Eya le yona gae gomme o e balele bagwera ba gago
le ba lapa.

Wena Bere
ya go seleka.

Thušang! Ga ke
kgone go tšwa.

Wena Bere
ya go segiša.



Ka letšatši le lengwe todi ya Wini
e be e fedile. A latswa maragwana a
pitša ya todi gomme hlogo ya gagwe
ya swarega.

4

O tla swanelwa ke go
leta beke go fihla ge
o sesefetše. Ke gona
re tla kgonago go go
ntšha.

O lle todi ye
ntši kudu.



Ya ba Wini o tantšwe fao moleteng
beke ka moka. O be a sa kgone go
tšwa goba go tsena.

13



GOGA! GOGA!

Wini a tšwa ka go phosoga.
Na o ile a dira eng? O ile a
kitima gore a yo nyaka todi.
Mala a gagwe a be a lla.

16



Bere Wini e tantšwe



1

E re ke go
balele kanegelo.



Ba ke bagwera ba ka.



Wini Poo o dula ka sekgweng.
O na le bagwera ba bantši.

14

3

Leina la ka ke Wini Poo.
Ke rata go ja todi ya nose.



Mala a Wini a dula a swerwe ke
tlala ya todi ya nose.

O se ke wa
tshwenyega. E se kgale
o tla ba o lokologile.

Bagwera ba Wini
ba ile ba tla go mo
etela letšatši le
lengwe le le lengwe.
Boati le Chris ba
mmalela dikanegelo.

2

15

Thušang!
Ke tantšwe.

Botša Mmutla gore a go
kgorometše.

Goga!



Goga ka
maatla!

12

Thušang! Ga
ke kgone go ya
tlase.

Wena Bere
ya go selesa.

Wena Bere ya
go segiša.



Ka letšati le lengwe Wini a namela
mohlare gore a rafe dinose ka
phagong. Kala ya robega gomme a
swarega mohlareng.

5

Ke nyaka go etela
Mmutla. O na le todi ye
ntši.



Lehono Wini o ile go etela
Mmutla ka moleteng wa
wona. Ga se a ka a kgona
go fihla lebating.

8

9



A re thušeng Wini!
Dinose di tla mo loma.

Phula palune gomme o
tla kgona go theoga.

Wini o be a le mathateng
letšatši le lengwe le
le lengwe.

6

Ke rata todi ye.
Ke jele fela
mapotlelo a
lesome a yona.



11

O feditše todi ya ka ka
moka. E fedile ka moka.



Wini o jele todi ka moka ya
Mmutla. Mala a gagwe a be a
tletše kudu.

10

Thušang! Ga ke
kgone go tloga mo
dinoseng.



7



Letšatšikgwedi::



A re direng

Thala seo o ratago go se dira le bagwera ba
gago ka morago o ngwale mafoko a mabedi
ka sona.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi

101





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka se o se bonago.



Letšatši la go fiša



Letšatši la go tonya



Letšatši la phefo



Letšatši la pula

thula
fofa
tonya



A re baleng


Tlang bana tlang tlang, Tlang re yo rutha.
Letšatši le hlabile. Lehono go foka phefo.
Marega ke ona. Go tonya tonyi.



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala
mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela,
o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

thupa	tonya	hlabile	tlang
thula	tonyi	hlapile	tlaba
thuba	bonya	hlomile	tlala



Ngwalolla.

A re ngwaleng



t h

T h



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.

Oketšo o thuba komiki.



A re direng

Thala seswantšho sa boso bjo
o bo ratago. Ngwala lefoko ka
seswantšho sa gago.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka seswantšho se sengwe le se sengwe.



A re ngwaleng

Diriša mantšu a go feleletša mafoko.

fiša

tonya

na


foka


bose

Tumišo o rata kudu ge go  _____ .Boati ga a rate ge pula e e  _____ .Ann o fofiša khaete ge phefo e  _____ .Tumišo le Sam ba rata go rutha ge go  _____ .Lehono boso bo  _____ .

Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.
Re go diretše mohlala. Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.



iša	Ann o fof  iša khaete.
ng	Tlang bana tlang tlang
ny	Go tonya tonyi
th	Rena re rutha ge go fiša
tš	Letšatši le hlabile




Lapologa

Dira sediko se sehubedu go diaparo tše o di aparago ge pula e ena.
Dira sediko se setalalerata go diaparo tše o di aparago ge go fiša.
Dira sediko se setalamorogo go diaparo tše o di aparago ge go tonya.
Thala mothalo go tloga go diaparo go ya go mantšu a maleba.



jeresi



diputsu




paki



mphašane

sekhafo



polaoase



dišothi

jase ya pula



jase



sekipha



khosetšhumo ya go rutha



lanka

ditlelafo



sekhethe



dipaketsana

kefa



mongatse wa letšatši





Oketšo le Ann ba ka gare ga ledimo.
 Bona ba tšhogile.
 Ba kitimela ka ntlong ya bo bona.
 Ba **thapile**.
 Ba a roromela.
 Mpša Ben e kitima le bona.



bona
thapile
tšhoga



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

thapile	tšhoga	tsena
thibile	tšhaba	tseba
thubile	tšhoša	tsela



Ngwalolla.

A re ngwaleng



W w

W w



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Pula e ba thapitšhe.



A re direng

Thala seswantšho sa pula e na. Ngwala mafoko a mararo ka ga seswantšho sa gago.



A re direng

Feleletša diswantšho tše gomme o ngwale ka
lentšu la maleba. Diriša mantšu a, go go thuša.

rena

nna

yena

bona



Ke seruthwana. _____
O apere roko ye serolane.



Pula e a na. _____ ke
swere samporele sa go ba le
bohufedu le botala.



Go a fiša. _____ ba ja
aeseckhirimi.



Go a tonya. _____ re rwele
mengatse ye metalalerata.



A re ngwaleng

Bala mafoko. Ngwala ka mantšu. Re go diretše mohlala.
Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.

Yena	Yena o apere roko ye serolane.
Nna	_____ ke na le mpša
Bona	_____ ke bašemane
Rena	_____ re bapala kgwele ya maoto



mošemane

mosetsana



A re ngwaleng

Na o mošemane goba mosetsana?

Nna ke _____



Lapologa

Lebelela lenaneo la ka fase. Le bale le mogwera wa gago.
Na diswantšho tše di re botša eng?



Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano

Bolela le mogwera wa gago gomme le arabe dipotšišo tše. Ngwalang dikarabo tša lena.

Ke ka la bokae mo letšatši le bego le hlabile?	_____
Ke ka la bokae mo phefo e bego e foka?	_____
Ke ka la bokae mo phefo e bego e foka le maru a thibile?	_____
Ke ka la bokae mo pula e bego e ena?	_____

Thala boso bja matšatši a mahlano a a latelago a sekolo. Thoma ka lehono. Tšwela pele go fihla o tladitše lenaneo ka moka.

Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano
_____	_____	_____	_____	_____



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




Ke selemo.



Ke lehlabula.



Ke marega.



Ke seruthwana.



A re baleng

Na o rata sehla sefe?
Marega ke a roromela.

Ke rata selemo.

Ke kitimela letamong.

Ke rata go **rutha**.Ke khutša ka **fase** ga mehlare ye metalana.



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

swana
swara
swiela

thula	tlase	swana	sehlaga
thoma	tlema	swara	sehlare
thiba	tlela	swiela	sehla



Ngwalolla. A re ngwaleng




tl t

TL T



A re ngwaleng Ngwalolla lefoko.



Ke thula leboto.



A re direng

Thala seswantšho ka sehla se o se ratago. Ngwala lefoko ka seswantšho seo.



A re boleleng

Lebelela khalentara gomme o bolele le mogwera wa gago ka seo o se bonago.

Dibatsela						
Lamorena	Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Mokibelo
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					



A re ngwaleng

Ngwala dikarabo tša dipotšišo tše.



Na khalentara ye ke ya kgwedi efe?

Na go na le matšatši a makae kgweding ye?

Na letšatši la pele ke lefe?

Na letšatši la mafelelo ke lefe?

Na go na le maLamorena a makae?

Na go na le maLabohlano a makae?



A re ngwaleng

Bala mafoko. Feleletša ka mantšu. Re go diretše mohlala. Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.

Re rutha **selemo**.

Go tonya kudu

Matlakala a wa

Dinonyana di phaphaša

Ga re ye sekolong ka

marega

selemo

seruthwana

lehlabula

Mokibelo



Lapologa

Diphoofolo ke diphedi. Dimela le tšona ke diphedi. Dilo ka moka tše di phelago di nyaka moya, dijo le meetse gore di phele. Botša mogwera wa gago gore go na le diphedi tše kae mo seswantšhong se. Di direle sediko.



maru

moswinki

letšatši

dipala tša mabone

bana

setšhelamatlakala

tsejana

Ngwala sehla seo se laetšwago mo seswantšhong.



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka se o se bonago.



A re baleng

Re na le serapana sa merogo.
 Re ja ya go **tšwa** ka serapaneng.
 Re **bjala** dinawa le dikherote.
 Re **hwetša** mae a dikgogo.



foroko



garafo



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

rena
lena
bjala

tšwa	hwetša	bjala
tšwela	hwela	bjoko
tšwafa	hwa	bjale



Ngwalolla.

A re ngwaleng



tš tš

Tš Tš



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



A re ngwaleng

Thala sediko se sehubedu go dienywa, se setalalerata go merogo. Ngwala lefoko ka seenywa goba merogo ye o e ratago.





A re boleleng

Bolela le mogwera wa gago ka seo Ann le Oketšo ba se dirago.



A re ngwaleng

Bala mafoko. Ngwala mantšu. Re go diretše mohlala. Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.

Oketšo le Ann ba **bjala** dikherote le dinawa.

Dibjalo ke tše _____

Ba sega _____

Re hwetša _____ go tšwa maswing

Ba _____ dibjalo ka mehla

bjala

nošetša

tšhese

ditala

bjang



A re ngwaleng

Tlatša dikgoba ka mantšu a.

Oketšo le Ann ba bjetše



le



dikherote

ditamati

dinawa

Gape ba bjala le



A re direng

Sega diswantšho tše di lego kua fase mo letlakaleng. Di phare mafelong a maleba mo tšhateng. Bala gore go na le diswantšho tše kae sehlopheng se sengwe le se sengwe. Ngwala karabo ya gago mafelelong a kholomo ye nngwe le ye nngwe.



=

=

=

=


					
					
					





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka se o se bonago.






A re baleng

Re bona tlou ye kgolo.

Tau e na le meno a bogale.

Lepogo le kitima ka lebelo le legolo.

Digwagwa tše dinnyane le mebutla di kitima go putla mabjang le mehlare.



yena
tlou
pitsi
thutlwa



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

tlou	thutlwa	pitsi	khudu
tlola	tholo	motse	khula
tloga	thula	botse	khutšo




Ngwalolla.

A re ngwaleng



y

Y



A re ngwaleng

Thala seswantšho ka ga sehla se o se ratago. Ngwala lefoko ka seswantšho seo.





A re direng

Kgomaretša dikarolo tše di fapanego tša diphoofolo.
Diriša mantšu a, go go thuša.

leoto



mmogo

mosela

tsebe

leihlo


molomo



A re ngwaleng

Na phoofolo ye nngwe le ye nngwe e na le tše kae? Ngwala dinomoro.

Tlou	
maoto	
mahlo	
ditsebe	
mosela	
mmogo	
molomo	



Mmutla	
maoto	
mahlo	
ditsebe	
mosela	
mmogo	
molomo	



A re ngwaleng

Nomora mafoko go ya ka tatelano ya maleba gore a re fe kanegelo.

Re sepela ka pese ge re eyo **bona** diphoofolo.

_____ e ya lešokeng la diphoofolo.

Re _____ gae.

Ke moka tau e kitimiša _____.

Re bona tau ye _____.

bona

kgolo

boela

phooko

pese



Lapologa

Feleletša go thala seswantšho. Swaya selo go laetša gore o feditše go se thala.

Thala letšatši.

Thala kwenā e le ka nokeng.

Thala khudu e le kgauswi ga leswika.

Thala mapidibidi a 3.

Thala phooko e enwa meetse.

Thala tau e le kgauswi le sethokgwa e lebeletše phooko.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka se o se bonago.



A re baleng

Šaka e na le meno a magolo.

Hlapi ye nnyane e khuta maswikeng.

Tolfeine e ruthela godimo gore e hwetše moya.

Oktophase e na le maoto a 8.

Leruarua ke phoofolo ye kgolokgolo ya ka lewatle.





A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

hwetša
thuša
sepela
tlase

leino	hlapi	hwetša	tšela
leina	hlano	hwela	tšona
leihlo	hlapa	hwa	tšola



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Šaka e šišinya sekepe.




A re direng

Thala seswantšho sa phoofolo ya ka lewatle. Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.



A re direng

Kopanya marontho go feleletša seswantšho se. Se khalare.



Na ke eng?



A re ngwaleng

Feleletša mafoko a. Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.

sekepe

hlapi

hlapijeli

hlapinaledi

šaka



Se ke _____

Se ke _____

Se ke _____

Se ke _____

Se ke _____





Medumo


Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.
Re go diretše mohlala.

s	Šaka e menola s ekepe.
tšh	Tšhese ke sejo se se loketšego mmele.
ng	Na ke eng seo?
th	Re be re thutha re sa boife.
tšw	Re tla tšwela pele gosasa.



Lapologa

Thuša bana go swara
hlapi. Ka tlase ga hlapi,
ngwala gore ke mang a
tantšego hlapi.





A re boleleng


Lebelela seswantšho gomme o bolele ka se o se bonago.

Ke nyaka go bona
lefase.



Ditlou ka moka di be di eja. Bubu, ngwana
wa tlou, o ile a tlogela ba lapa la gabo.
O ile a sepela, a sepela, a sepela a ba a
sepela. Ga se a kwa ge ba mmitšha.

Na ke tau? Na ke wa leloko
la gago?



Aowa. Ga o na meno a magolo.

O ka se kgone go rora.
O swanetše o ye go mmago.


Ga se go ye kae a gahlana le tau.

Aowa. Ga o kgone
go rutha. O
swanetše go ya go
mmago.



Na ke kubu?
Na ke wa leloko la gago?

A tloga, a
theogela nokeng.
Bubu a gahlana le
kubu.



Aowa. Lebelela molala
wa gago wo mokopana. O
swanetše go ya go mmago.

Na ke wa leloko la gago?
Na ke ngwana wa gago?

A sepela, a sepela go fihla a
gahlana le thutlwa. A iša molala
godimo gore a bone thutlwa.



Na ke wa leloko la
gago?

Aowa. Ga o sepele o
rwele ntlo ya gago ka
mokokotlo.
O swanetše o ye
go mmago.

A sepela, a sepela go fihla a kgopša
ke khudu. A lebelela tlase, tlase a
bona khudu.



Aowa. Ga o kgone go
fofa. O swanetše o ye
go mmago.

Na ke wa leloko la gago?


Bubu a thoma go lla.
A sepela, a sepela
gomme a gahlana le
phuti.



Bubu a rotošetša mahlo godimo gomme a bona nonyana ye kgolo e kotame mohlareng.



Bubu o be a le noši. A napa a bona Lepogo ka sethokgweng. Lepogo le be le kitima ka lebelo le legolo.



Bubu a bona pitsi.

Na ke wa
leloko la gago?


Bubu, ngwanaka! Na o
be o le kae?

Batamela gore ke
kgone go go bona
gabotse.




Kwena e be e nyaka go
dira Bubu dijo tša yona tša
letena.

Ka nako yeo mmago Bubu a bona ngwana
wa gagwe Bubu. A mo goga ka mosela
go mo ntšha ka nokeng.



Ke nna
tlou.

Go tloga letšatši
leo Bubu ga se a ka
a katoga balapa la
gabo. O be a tseba
gore ga se yena tau
goba kubu. Ga se
yena thutlwa goba
khudu goba phuti.
Ga se yena nonyana
goba lepogo goba
pitsi. Ebile ga se
yena kwena. Ke yena
Bubu. Ke wa leloko la
ditlou.



O yo bohlokwa.

Mmele wa gago o bohlokwa.

Mmele wa gago ke wa gago fela!



**GO SE BE
MOTHO
yo a
kgwathago
Maponapona
a gago.**

**O swanetše go botša yo mongwe ge
motho yo mongwe a kgwatha maponapona a gago.**

**O swanetše go botša yo mongwe ge motho
yo mongwe a dira gore o dire dilo tše o
sa nyakego go di dira.**

**Bao o swanetšego go ba leletša
mogala ge o nyaka thušo:**

**Mogala wa Tšhireletšo ya
bana: 0800 05 55 55**

**Mogala wa Maphodisa wa
Thibelo ya Bosenyi: 086 00 10111**

**Mogala wa Maphodisa wa
tšhoganyetšo: 10111**

Mogala wa Thušo go Batho: 0861 322 322

Yuniti ya Tšhireletšo ya Bana: 012 393 2359/2362/2363





Katse

le

legotlo

di

eme

tseleng.

letlakala 3

Ke

duma

ge

nkabe

ke

na

le

hlapi.

letlakala 7

Re

rata

go

bapala

ka

ntle.

letlakala 11

Go

bose

kudu

go

bapala

phakeng.

letlakala 15

Rena

re

kitima

ka

lebelo.

letlakala 19

Boati

o

ile

lebenkeleng.

letlakala 23

Ba

bala

puku


ye

koto.


letlakala 27







Cut out the circle on the elephant's face and put your finger through to form the trunk.



Finger puppets:
Cut out the finger puppets on the solid black lines and fold on the dotted lines. Now glue on the back where shown to form a finger puppet.

